

Tuzla, Slana Banja
20. Septembar 2025

2. Tuzla Pannonica Triatlon Kup Super Kid Akvatlon



Tuzla 2025



Sadržaj



Dobrodošlica

Pravila i propisi

Raspored (satnica)

Registracija

Plivanje

Tranzicija 1

Trčanje

Pravila (check-in, tranzicija)

Dobro došla draga djeco - triatlonci!



Dobrodošli na 2. Međunarodni Tuzla Pannonica Triatlon kup i Super Kid Akvatlon. Posebna nam je čast organizovati dječije akvatlon takmičenje u Gradu Tuzla.

Akvatlon trka se održava u centru Grada Tuzla, jednom od najstarijih naselja u Evropi. Poznat kao „grad na zrnu soli“, takođe je poznat i po svojoj ljubavi prema sportu.

Plivanje se odvija u jedinstvenim slanim jezerima Panonika. Staza za trčanje obilazi Panonska jezera, tako da ste cijelo vrijeme unutar kompleksa Tuzlanskih Panonskih jezera.

Želja nam je da sa ovog takmičenja ponesete pozitivne emocije, lijepe uspomene i dobre lične rezultate.

Pravila i propisi



Pravila takmičenja

Takmičenje se odvija u skladu sa ITU/ ETU pravilima koja se mogu pronaći na sljedećoj web adresi:

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World-Triathlon_Competition-Rules_2024_20240416.pdf

Svi takmičari su dužni dobro proučiti i poznavati Pravila i propise i pridržavati ih se, kako bi izbjegli eventualne probleme i nejasnoće koje mogu nastati tokom takmičenja. Organizator takmičenja zadržava pravo promjene Pravila i propisa bez prethodne najave. U slučaju promjene ili dopune Pravila i propisa, svi natjecatelji će o tome biti blagovremeno informisani.

Sigurnost i medicinska pomoć

Prostor trke osiguravat će redarska služba i ograđenim prostorima moći će se pristupiti samo uz predodjenje startnog broja ili odgovarajuće akreditacije.

Medicinska služba tokom trke ima ovlasti ukloniti bilo kojeg sudionika iz medicinskih razloga. Svako vozilo od posebne namjene, u slučaju opasnosti, a treba koristiti biciklističku rutu, naznačiti će svoju prisutnost putem svjetlosnih i zvučnih signala. U svim slučajevima vozilo će imati prednost u odnosu na triatlonce, koji moraju ustupiti mjesto.

Molbe i žalbe

Slijedeći pravila utrke, svaki sudionik ili trener bilo kojeg prijavljenog kluba može podnijeti zahtjev za privremenim rezultatima, nepravilnostima organizacije ili o sankcijama koje primjenjuju suci i dužnosnici.

Otkazivanje

U slučaju da vremenske nepogode ili okolnosti izvan naše kontrole spriječe održavanje događaja prema planiranom programu sa svim njegovim segmentima (plivanje, vožnja biciklom, trčanje), organizacija će izmijeniti događaj prema odluci suca.

Raspored (satnica)



Petak 19.09.2025.g.

15:00 - 18:30	Registracija (Pannonica) i slobodni plivački trening
---------------	--

Subota 20.09.2025.g.

08:00 - 10:30	Registracija (Pannonica)
---------------	--------------------------

10:30 - 10:45	Brifing - obavezan za sve kids takmičare
---------------	--

11:00	Start Kid Akvatlona (7-11 godina)
-------	-----------------------------------

11:03	Start Super Kid Akvatlona (12-15 godina)
-------	--

12:00	Proglašenje pobjednika
-------	------------------------

12:15	Zvanicno otvaranje manifestacije, pozdravni govor
-------	---

Registracija



Petak 19.09.2025.g.

15:00 - 18:30 Registracija

Subota 20.09.2024.g.

08:00 - 10:30 Registracija

08:00 - 10:30 Check-in tranzicija



Kid Akvatlon - Plivanje 50 m



Start trke je sa južne plaže na prvom (najvećem) jezeru a zavrsetak na sjevernoj plaži istog jezera. Ukupna dužina plivanja je 50m. Nakon izlaska iz vode ulazi se u tranziciju gdje će se učesnici obući za trčanje i staviti broj na sebe. Sigurnost: obezbjeđeni čamci. Dubina: max 1.5 m

Kid Akvatlon - Trčanje 500 m



Start trčanja je odmah nakon tranzicije i presvlačenja učesnika. Obavezno staviti startni broj u tranziciji. Trčanje se započinje u desnu stranu i završava nakon istrčanog jednog kruga oko Panonskog jezera. Ukupna dužina trčanja je 500 m.


Super Kid Akvatlon - Plivanje 200 m



Start trke je sa zapadne plaže na prvom (najvećem) jezeru a završetak na sjevernoj plaži istog jezera. Takmičari moraju obići dvije bove na lijevo rame. Ukupna dužina plivanja je 200m. Nakon izlaska iz vode ulazi se u tranziciju gdje će se učesnici obući za trčanje i staviti broj na sebe.

Sigurnost: obezbjeđeni čamci. Dubina: max 1.5 m

Super Kid Akvatlon - Trčanje 1000 m



Start trčanja je odmah nakon tranzicije i presvlačenja učesnika. Obavezno staviti startni broj u tranziciji. Trčanje se započinje u desnu stranu i završava nakon istrčanog kruga oko dva Panonskog jezera. Ukupna dužina trčanja je 1000 m.

Pravila - Zona tranzicije i cilj



Check-in

Prilikom check-ina takmičari trebaju da pronađu predviđeno mjesto za sebe na osnovu startnog broja. Takmičari su obavezni da svu svoju opremu za tranziciju ostave unutar kutije, tako da ništa ne viri van. Provjeriti da su u kutiji obavezne stvari: startni broj i patike.

Tranzicija nakon plivanja

Prilokom prelaska iz plivanja u trčanje, takmičari su obavezni da stvari koje su ostavili nakon plivanja budu sve u kutiji, obukli opremu za trčanje i jasno istaknuli (stavili) svoj broj na sebe.

Cilj

Takmičari su obavezni proći kroz cilj nasmijani i ponosni na sebe!